

**U G O V O R**  
**O NABAVCI PAPIRI ZA MEDICINSKE UREĐAJE**

zaključen između:

JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo,

Sjedište: Bulevar Meše Selimovića 2,

koje zastupa: Mirsad Čabaravdić,

Identifikacijski broj: 4200298890007,

(u daljnjem tekstu: Naručilac)

i

Berg d.o.o.

Grbavička 7a

koje zastupa: Jasminko Filipović,

ID broj: 4200617230007,

transakcijski račun dobavljača:1610000035410055,

naziv banke dobavljača: Raiffeisen Bank d.d.

(u daljnjem tekstu: Dobavljač),

## **PREDMET UGOVORA**

### **Član 1.**

Predmet ovog Ugovora je nabavka papira za medicinske uređaje.

dalje: robu koju će Dobavljač dobiti Naručiocu u skladu s odredbama ovog Ugovora i sljedećim dokumentima koji čine sastavni dio ovog Ugovora u obliku njegovih priloga i to:

– Ponuda / specifikacija Dobavljača br: P-PON-17-0139 od 30.08.2017. godine, dalje: ponuda Dobavljača - (Prilog 1) Ugovorne strane podrazumijevaju da kompletna ponuda Dobavljača koja je dostavljena po predmetnoj nabavci sa svim dostavljenim dokumentima / aktima / dokazima / nacrtima / specifikacijama i dr. čini sastavni dio ugovora sa tim da se zbog obimnosti iste uz ugovor fizički vežu samo dokumenti iz ponude koji se odnose na osnovne komercijalne i tehničke elemente ugovora.

## **CIJENA**

### **Član 2.**

Cijena koju će Naručilac isplatiti Dobavljaču za robe iz člana 1. Ugovora iznosi:

- Cijena bez PDV-a: 1.987,00 KM; (slovima: hiljadudevetstotinaosamdesetsedam)
- Porez na dodanu vrijednost (PDV 17%) = 337,75 KM (slovima: tristotinetricesetsedam 75/100)
- UKUPNA VRIJEDNOST / CIJENA sa PDV-om =2.324,75 KM (slovima: dvijehiljadetristotinedvadesetčetiri 75/100).

## **USLOVI I NAČIN PLAĆANJA**

### **Član 3.**

Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana zaprimanja računa za stvarno isporučenu robu. Plaćanje se obavlja na žiroračun Dobavljača. Kupac ne prihvata avansno plaćanje i traženje sredstava osiguranja plaćanja. Ukupna plaćanja Dobavljaču bez PDV-a na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabavke. Kupčeva obaveza da isplati cijenu podrazumijeva poduzimanje mjera i udovoljavanje formalnostima predviđenim Ugovorom ili odgovarajućim zakonima i propisima da bi se omogućilo plaćanje. Dobavljač je dužan izdati / sačiniti fakturu u skladu s odredbama pozitivnih propisa iz oblasti poreza, u suprotnom ista neće biti plaćena i bit će vraćena Dobavljaču na usklađivanje. Uslovi plaćanja i drugi uslovi koje Dobavljač jednostrano unese u fakturu ne obavezuju Kupca ni onda kada je fakturu primio, a nije joj prigovorio.

## **ROK ISPORUKE**

### **Član 4.**

Rok isporuke ukupno ugovorene i specificirane količine opreme, kao i pripadajućih usluga iz člana 1. ovog ugovora je 10 dana računajući od datuma obostranog potpisivanja ovog ugovora. Pod isporukom se podrazumijevaju sve potrebne radnje koje je Dobavljač dužan obaviti, prema ugovoru i prirodi posla, da bi Kupac mogao primiti isporuku. Mjesto izvršenja obaveza Dobavljača je Bulevar Meše Selimovića 2, JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo. Kupac se obavezuje isplatiti cijenu i preuzeti isporuku ugovorene opreme onako kako je predviđeno ovim ugovorom. Kupčeva obaveza preuzimanja isporuke općenito se sastoji u obavljanju svih radnji koje se razumno od njega očekuju da bi omogućio Dobavljaču izvršiti isporuku i u preuzimanju opreme. Do isporuke / predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja robe snosi Dobavljač, a s isporukom / predajom robe rizik prelazi na Kupca. Rizik ne prelazi na Kupca ako je isti zbog nekog nedostatka isporučene / predane robe raskinuo ugovor ili tražio zamjenu opreme. Dobavljač je dužan da o svom trošku ugovorenu opremu osigura od uobičajenih rizika. Dobavljač vrši osiguranje do momenta prelaska rizika u skladu sa ovim, a Kupac od tog momenta. Roba koja je predmet ovog ugovora i koju će Dobavljač isporučiti Kupcu prema ovom Ugovoru bit će upakovana u originalnoj i neotvorenoj ambalaži od originalnog proizvođača uz označavanje pakovanja na propisan način. Dobavljač će zapakovati robu tako da može izdržati transport, manipulaciju i eventualno skladištenje u razumnom vremenskom roku. Ambalaža mora imati takva svojstva koja posebno obezbjeđuju zaštitu od vlage.

## **ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE I PRAVNE NEDOSTATKE**

### **Član 5.**

Dobavljač odgovara za materijalne nedostatke stvari / opreme (hardver / softver) koje je ona imala u času prelaza rizika na Kupca, bez obzira na to da li mu je to bilo poznato. Dobavljač odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Neznatan materijalni nedostatak ne uzima se u obzir. Šta se podrazumijeva pod neznatnim materijalnim nedostatkom zajednički / komisijski utvrđuju Kupac i Dobavljač. U obavijesti o nedostatku stvari / opreme Kupac je dužan potanje opisati nedostatak i pozvati Dobavljača da pregleda stvar / opremu. Ako obavijest o nedostatku koju je Kupac blagovremeno poslao Dobavljaču preporučenim pismom, telefaksom ili na neki drugi pouzdan način, zakasni ili uopšte ne stigne prodavatelju smatra se da je Kupac izvršio svoju obavezu da obavijesti Dobavljača. Nedostatak postoji ako ugovorena / isporučena oprema / stvar nema svojstva i odlike koje su izričito određene ovim ugovorom. Dobavljač odgovara i za nedostatke koje je Kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Dobavljač odgovara ako na isporučenoj opremi / stvari (hardver / softver) postoji neko pravo trećeg koje isključuje, umanjuje ili ograničava pravo Kupca, a o čijem postojanju Kupac nije bio obaviješten, niti je pristao da primi stvar opterećenu tim pravom. Ukoliko se pokaže da treća osoba polaže neko pravo na ugovorenu opremu / stvar, Kupac je dužan obavijestiti Dobavljača o tome (obaviještenje se vrši na način iz prethodnog stava ovog člana - preporučeno

pismo ili telefaks ili neki drugi pouzdan način), izuzev kad je to Dobavljaču već poznato, i pozvati ga da u razumnom roku oslobodi stvar / opremu od prava ili pretenzije trećeg ili da mu isporuči drugu stvar bez pravnog nedostatka. Ako Dobavljač ne postupi po zahtjevu Kupca, ugovor se raskida.

## **GARANTNI ROK**

### **Član 6.**

Garantni period na koji se Dobavljač obavezuje u pogledu ugovorene opreme počinje teći od datuma obostranog potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom prijemu opreme bez primjedbi. Na osnovu predatog garantnog lista kojim proizvođač opreme garantuje ispravno funkcionisanje iste, Kupac ima pravo, ako oprema ne funkcioniše ispravno, zahtijevati kako od Dobavljača tako i od proizvođača da opremu popravi u određenom roku ili, ako to ne učini, da mu mjesto nje isporuči opremu koja funkcioniše ispravno. U slučaju manjeg popravka, garantni rok se produžava onoliko koliko je Kupac bio lišen upotrebe opreme / stvari. Međutim, kada je zbog neispravnog funkcionisanja izvršena zamjena stvari ili njezin bitni popravak, garantni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno vraćanja popravljene stvari / opreme. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio opreme / stvari, garantni rok počinje teći ponovo samo za taj dio.

## **VIŠA SILA**

### **Član 7.**

Ako slučaj više sile, potpuno ili djelimično spriječi izvršenje obaveza po ovom ugovoru, ugovorna strana zahvaćena slučajem više sile je obavezna da o nastanku slučaja više sile, o vrsti i o eventualnom trajanju više sile pismeno obavijesti drugu ugovornu stranu u roku od 7 dana od nastanka slučaja više sile. Ako se blagovremeno ne javi nastupanje slučaja više sile, ugovorna strana koja je pogođena tom okolnošću ne može da se poziva na nju, izuzev ako sama ta okolnost ne sprečava slanje takvog obavještenja. Pod višom silom, u smislu prethodnog stava, smatraju se spoljni i vanredni događaji koji nisu postojali u vrijeme potpisivanja ovog ugovora, koji su nastali mimo volje ugovornih strana, čije nastupanje i dještvo ugovorne strane nisu mogle spriječiti mjerama i sredstvima koja se mogu u konkretnoj situaciji opravdano tražiti i očekivati od strane koja je pogođena višom silom. Kao slučajevi više sile smatraju se sljedeći događaji: rat i ratna dještva, pobuna, mobilizacija, štrajk u preduzećima ugovornih strana, epidemija, požar, eksplozije, saobraćajne i prirodne katastrofe, akti organa vlasti od uticaja na izvršenje obaveza i svi drugi događaji koje nadležni organ priznaje i proglašuje kao slučajeve više sile. Za vrijeme trajanja više sile obaveze ugovornih strana po ovom ugovoru miruju, ne primjenjuju se odredbe Ugovora o ugovornoj kazni, sa tim da se rok za izvršenje obaveza ugovornih strana produžava za period koji odgovara trajanju slučaja više sile i razumni rok za otklanjanje posljedica više sile. Ukoliko slučaj više sile bude trajao duže od 15 dana, ugovorne strane će se sporazumijeti o daljnoj sudbini Ugovora. Ukoliko se ugovorne strane ne sporazumiju o sudbini ugovora, ugovorna strana kod koje nije nastupila viša sila ima pravo na raskid ugovora pošto o tome pismeno obavijesti drugu ugovornu stranu.

## **STUPANJE UGOVORA NA SNAGU I TRAJANJE UGOVORA**

### **Član 8.**

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana. Svi rokovi u vezi s ovim ugovorom računaju se od dana stupanja ugovora na snagu, ukoliko posebnom odredbom nije ugovoren neki drugi datum kao početak toka roka i traje 12 mjeseci.

## **PRIMJENA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA**

### **Član 9.**

Ugovorne strane su saglasne sa primjenom odredbi Zakona o obligacionim odnosima i to u pogledu prava, obaveza i odnosa koji nisu regulisani odredbama ovog ugovora, a koji nastanu u vezi i povodom izvršenja ovog ugovora.

## RJEŠAVANJE SPOROVA

### Član 10.

Sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastati iz ovog ugovora ili povodom ovog ugovora, ugovorne strane će nastojati riješiti usaglašavanjem, posredovanjem ili na drugi miran način u duhu uzajamnog povjerenja i dobrih poslovnih običaja. Ukoliko ugovorne strane ne postignu mirno rješenje eventualnog spora u smislu stava 1. ovog člana, ugovara se nadležnost suda u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, uz primjenu pozitivnog prava Bosne i Hercegovine.

## OSTALE ODREDBE

### Član 11.

Dobavljač nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ovog ugovora, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

### Član 12.

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo pismenim putem. Bit će punovažne i obavezivat će ugovorne strane samo one izmjene i dopune koje su sačinili sporazumno u pismenoj formi.

### Član 13.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primjerka.

Dobavljač:

Direktor  
Jasminko Filipović

Broj: 601/17

Datum: 19.09.2017.

Naručilac:

Direktor  
Dr. sci. Mirsad Čabaravdić, dr. med.

spec. med. rada

Broj: 01-08-835-9/17

Datum: 19.09.2017. godine

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – ROBE




Dobavljača: Beeg doo

Broj: P-PON-17-0139

Opis roba	Jedinica mjere	Količina (kom)	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a
EKG trake-AT1 Schiller	Kom	10	3,20	32,00
EKG trake Schiller CARDIOVIT AT-101 (80 mm x 70 mm x 316 SHEETS)	Kom	50	3,00	150,00
EKG trake -BTL-210x30 m	Kom	110	7,50	825,00
Thermal Rolls for Sysmex 58 mm x13m	Kom.	20	3,00	60,00
Printer Rolls for Jager 110mm x30m	Kom.	150	2,80	420,00
Trake za ergometriju for Schiller	Kom.	10	7,00	70,00
K 61B-CE (trake za UZ aparat)- standard paper 110mm x20m	Kom.	25	13,00	325,00
Traka za BTL spirometar 112mm x23m	Kom.	30	3,50	105,00
Ukupna cijena bez PDV-a:				1.987,00
Popust (ukoliko se daje):				
Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a				1.987,00

ROK OVI PLAĆANJA: 30 dana (trideset)

- Cijene moraju biti izražene u KM Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
- Cijena ponude se iskazuje bez PDV - a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ
- ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
- U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
- Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati
- Ovaj obrazac za cijenu ponude je jedna od mogućih opcija

Potpis dobavljača:   

**U G O V O R**  
**O NABAVCI RAZNOG MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA**

zaključen između:

JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo,

Sjedište: Bulevar Meše Selimovića 2,

koje zastupa: Mirsad Čabaravdić,

Identifikacijski broj: 4200298890007,

(u daljnjem tekstu: Naručilac)

i

SANAM STYRKA D.O.O.,

Antuna Hangija 35,

koje zastupa: Sanela Hećo,

ID broj: 200253360007,

transakcijski račun dobavljača:1011010000060273,

naziv banke dobavljača: PRIVREDNA BANKA

(u daljnjem tekstu: Dobavljač),

**PREDMET UGOVORA**

**Član 1.**

Predmet ovog Ugovora je nabavka raznog medicinskog potrošnog materijala.

dalje: robu koju će Dobavljač dobiti Naručiocu u skladu s odredbama ovog Ugovora i sljedećim dokumentima koji čine sastavni dio ovog Ugovora u obliku njegovih priloga i to:

– Ponuda / specifikacija Dobavljača br. 64-17 od 30.08.2017. godine, dalje: ponuda Dobavljača - (Prilog 1). Ugovorne strane podrazumijevaju da kompletna ponuda Dobavljača koja je dostavljena po predmetnoj nabavci sa svim dostavljenim dokumentima / aktima / dokazima / nacrtima / specifikacijama i dr. čini sastavni dio ugovora sa tim da se zbog obimnosti iste uz ugovor fizički vežu samo dokumenti iz ponude koji se odnose na osnovne komercijalne i tehničke elemente ugovora.

**CIJENA**

**Član 2.**

Cijena koju će Naručilac isplatiti Dobavljaču za robe iz člana 1. Ugovora iznosi:

- Cijena bez PDV-a: 8.741,26 KM; (slovima: osamhiljadedamstotinačetredesetjedan 26/100)
- Porez na dodanu vrijednost (PDV 17%) = 1.486,0142 KM; (slovima: hiljadučetiristotinosamdesetšest 0142/100)
- UKUPNA VRIJEDNOST / CIJENA sa PDV-om = 10.227,2742 KM (slovima: trihiljadepetstotinasedamdesettri 2742/100).

## **USLOVI I NAČIN PLAĆANJA**

### **Član 3.**

Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa za stvarno isporučenu robu. Plaćanje se obavlja na žiroračun Dobavljača. Kupac ne prihvata avansno plaćanje i traženje sredstava osiguranja plaćanja. Ukupna plaćanja Dobavljaču bez PDV-a na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabavke. Kupčeva obaveza da isplati cijenu podrazumijeva poduzimanje mjera i udovoljavanje formalnostima predviđenim Ugovorom ili odgovarajućim zakonima i propisima da bi se omogućilo plaćanje. Dobavljač je dužan izdati / sačiniti fakturu u skladu s odredbama pozitivnih propisa iz oblasti poreza, u suprotnom ista neće biti plaćena i bit će vraćena Dobavljaču na usklađivanje. Uslovi plaćanja i drugi uslovi koje Dobavljač jednostrano unese u fakturu ne obavezuju Kupca ni onda kada je fakturu primio, a nije joj prigovorio.

## **ROK ISPORUKE**

### **Član 4.**

Rok isporuke ukupno ugovorene i specificirane količine opreme, kao i pripadajućih usluga iz člana 1. ovog ugovora je 30 dana računajući od datuma obostranog potpisivanja ovog ugovora. Pod isporukom se podrazumijevaju sve potrebne radnje koje je Dobavljač dužan obaviti, prema ugovoru i prirodi posla, da bi Kupac mogao primiti isporuku. Mjesto izvršenja obaveza Dobavljača je Bulevar Meše Selimovića 2, JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo. Kupac se obavezuje isplatiti cijenu i preuzeti isporuku ugovorene opreme onako kako je predviđeno ovim ugovorom. Kupčeva obaveza preuzimanja isporuke općenito se sastoji u obavljanju svih radnji koje se razumno od njega očekuju da bi omogućio Dobavljaču izvršiti isporuku i u preuzimanju opreme. Do isporuke / predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja robe snosi Dobavljač, a s isporukom / predajom robe rizik prelazi na Kupca. Rizik ne prelazi na Kupca ako je isti zbog nekog nedostatka isporučene / predane robe raskinuo ugovor ili tražio zamjenu opreme. Dobavljač je dužan da o svom trošku ugovorenu opremu osigura od uobičajenih rizika. Dobavljač vrši osiguranje do momenta prelaska rizika u skladu sa ovim, a Kupac od tog momenta. Roba koja je predmet ovog ugovora i koju će Dobavljač isporučiti Kupcu prema ovom Ugovoru bit će upakovana u originalnoj i neotvorenoj ambalaži od originalnog proizvođača uz označavanje pakovanja na propisan način. Dobavljač će zapakovati robu tako da može izdržati transport, manipulaciju i eventualno skladištenje u razumnom vremenskom roku. Ambalaža mora imati takva svojstva koja posebno obezbjeđuju zaštitu od vlage.

## **ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE I PRAVNE NEDOSTATKE**

### **Član 5.**

Dobavljač odgovara za materijalne nedostatke stvari / opreme (hardver / softver) koje je ona imala u času prelaza rizika na Kupca, bez obzira na to da li mu je to bilo poznato. Dobavljač odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Neznatan materijalni nedostatak ne uzima se u obzir. Šta se podrazumijeva pod neznatnim materijalnim nedostatkom zajednički / komisijski utvrđuju Kupac i Dobavljač. U obavijesti o nedostatku stvari / opreme Kupac je dužan potanje opisati nedostatak i pozvati Dobavljača da pregleda stvar / opremu. Ako obavijest o nedostatku koju je Kupac blagovremeno poslao Dobavljaču preporučenim pismom, telefaksom ili na neki drugi pouzdan način, zakasni ili uopšte ne stigne prodavatelju smatra se da je Kupac izvršio svoju obavezu da obavijesti Dobavljača. Nedostatak postoji ako ugovorena / isporučena oprema / stvar nema svojstva i odlike koje su izričito određene ovim ugovorom. Dobavljač odgovara i za nedostatke koje je Kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Dobavljač odgovara ako na isporučenoj opremi / stvari (hardver / softver) postoji neko pravo trećeg koje isključuje, umanjuje ili ograničava pravo Kupca, a o čijem postojanju Kupac nije bio obaviješten, niti je pristao da primi stvar opterećenu tim pravom. Ukoliko se pokaže da treća osoba polaže neko pravo na ugovorenu opremu / stvar, Kupac je dužan obavijestiti Dobavljača o tome (obaviještenje se vrši na način iz prethodnog stava ovog člana - preporučeno pismo ili telefaks ili neki drugi pouzdan način), izuzev kad je to Dobavljaču već poznato, i pozvati ga da u razumnom roku oslobodi stvar / opremu od prava ili pretenzije trećeg ili da mu isporuči drugu stvar bez pravnog nedostatka. Ako Dobavljač ne postupi po zahtjevu Kupca, ugovor se raskida.

## **GARANTNI ROK**

### **Član 6.**

Garantni period na koji se Dobavljač obavezuje u pogledu ugovorene opreme počinje teći od datuma obostranog potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom prijemu opreme bez primjedbi. Na osnovu predatog garantnog lista kojim proizvođač opreme garantuje ispravno funkcionisanje iste, Kupac ima pravo, ako oprema ne funkcioniše ispravno, zahtijevati kako od Dobavljača tako i od proizvođača da opremu popravi u određenom roku ili, ako to ne učini, da mu mjesto nje isporučí opremu koja funkcionira ispravno. U slučaju manjeg popravka, garantni rok se produžava onoliko koliko je Kupac bio lišen upotrebe opreme / stvari. Međutim, kada je zbog neispravnog funkcionisanja izvršena zamjena stvari ili njezin bitni popravak, garantni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno vraćanja popravljene stvari / opreme. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio opreme / stvari, garantni rok počinje teći ponovo samo za taj dio.

## **VIŠA SILA**

### **Član 7.**

Ako slučaj više sile, potpuno ili djelimično spriječi izvršenje obaveza po ovom ugovoru, ugovorna strana zahvaćena slučajem više sile je obavezna da o nastanku slučaja više sile, o vrsti i o eventualnom trajanju više sile pismeno obavijesti drugu ugovornu stranu u roku od 7 dana od nastanka slučaja više sile. Ako se blagovremeno ne javi nastupanje slučaja više sile, ugovorna strana koja je pogođena tom okolnošću ne može da se poziva na nju, izuzev ako sama ta okolnost ne sprečava slanje takvog obavještenja. Pod višom silom, u smislu prethodnog stava, smatraju se spoljni i vanredni događaji koji nisu postojali u vrijeme potpisivanja ovog ugovora, koji su nastali mimo volje ugovornih strana, čije nastupanje i dejstvo ugovorne strane nisu mogle spriječiti mjerama i sredstvima koja se mogu u konkretnoj situaciji opravdano tražiti i očekivati od strane koja je pogođena višom silom. Kao slučajevi više sile smatraju se sljedeći događaji: rat i ratna dejstva, pobuna, mobilizacija, štrajk u preduzećima ugovornih strana, epidemija, požar, eksplozije, saobraćajne i prirodne katastrofe, akti organa vlasti od uticaja na izvršenje obaveza i svi drugi događaji koje nadležni organ priznaje i proglašuje kao slučajeve više sile. Za vrijeme trajanja više sile obaveze ugovornih strana po ovom ugovoru miruju, ne primjenjuju se odredbe Ugovora o ugovornoj kazni, sa tim da se rok za izvršenje obaveza ugovornih strana produžava za period koji odgovara trajanju slučaja više sile i razumni rok za otklanjanje posljedica više sile. Ukoliko slučaj više sile bude trajao duže od 15 dana, ugovorne strane će se sporazumijeti o daljoj sudbini Ugovora. Ukoliko se ugovorne strane ne sporazumiju o sudbini ugovora, ugovorna strana kod koje nije nastupila viša sila ima pravo na raskid ugovora pošto o tome pismeno obavijesti drugu ugovornu stranu.

## **STUPANJE UGOVORA NA SNAGU I TRAJANJE UGOVORA**

### **Član 8.**

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana. Svi rokovi u vezi s ovim ugovorom računaju se od dana stupanja ugovora na snagu, ukoliko posebnom odredbom nije ugovoren neki drugi datum kao početak toka roka i traje 12 mjeseci.

## **PRIMJENA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA**

### **Član 9.**

Ugovorne strane su saglasne sa primjenom odredbi Zakona o obligacionim odnosima i to u pogledu prava, obaveza i odnosa koji nisu regulisani odredbama ovog ugovora, a koji nastanu u vezi i povodom izvršenja ovog ugovora.



## RJEŠAVANJE SPOROVA

### Član 10.

Sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastati iz ovog ugovora ili povodom ovog ugovora, ugovorne strane će nastojati riješiti usaglašavanjem, posredovanjem ili na drugi miran način u duhu uzajamnog povjerenja i dobrih poslovnih običaja. Ukoliko ugovorne strane ne postignu mirno rješenje eventualnog spora u smislu stava 1. ovog člana, ugovara se nadležnost suda u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, uz primjenu pozitivnog prava Bosne i Hercegovine.

## OSTALE ODREDBE

### Član 11.


Dobavljač nema pravo zapošljivati, u svrhu izvršenja ovog ugovora, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

### Član 12.

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo pismenim putem. Bit će punovažne i obavezivati će ugovorne strane samo one izmjene i dopune koje su sačinili sporazumno u pismenoj formi.

### Član 13.


Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primjerka.

Dobavljač:  
  
Direktor  
Dr. Sanela Hećo

Broj: 26 2017

Datum: 19.09.2017

Naručilac:

Direktor  
  
Dr. sci. Mirsad Čabaravdić, dr. med.  
spec. med. rada

Broj: 01-08-835-10/17

Datum: 19.09.2017. godine

OPIS I CIJENE PONUDE - ROBE

SH 11/22

Ime dobavljača: Sinam Styrla d.o.o.

Adresa: \_\_\_\_\_

Opis roba	Jedinica mjere	Količina (kom)	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a
Stavke 2 ml 100/1	Pak.	20	6,09	121,80
Stavke 5 ml 100/1	Pak.	50	7,10	355,00
Stavke 10 ml 100/1	Pak.	35	10,44	365,40
Stavke 20 ml 50/1	Pak.	10	5,75	57,50
Stavke injekcione 0,8 x 40 21 G 100/1	Pak.	150	3,48	522,00
Stavke injekcione 0,9 x 40 20 G 100/1	Pak.	5	3,48	17,40
Stavke injekcione 0,45 x 12 26 G 100/1	Pak.	2	3,48	6,96
Stavke Kanila (braunila) 18 G 100/1	Pak.	2	68,00	136,00
Stavke Kanila (braunila) 20 G 100/1	Pak.	1	26,50	26,50
Stavke Kanila (braunila) 22 G 100/1	Pak.	1	26,50	26,50
Stavke spatule drvene 100/1 100/1	Pak.	300	2,20	660,00
Stavke Fecim usnici za spirometar BTL 2x23x77mm	Kom.	3500	0,33	1165,00
Stavke Maske za kisik	Kom.	10	18,60	186,00
Stavke Sastavi za infuziju	Kom.	500	0,28	140,00
Stavke Net za kontaminirani materijal 1,5 l	Kom.	30	8,70	261,00
Stavke Net za kontaminirani materijal 2,0	Kom.	50	10,15	507,50
Stavke Gaze za 10 x 6 L	Pak.	20	17,40	348,00
Stavke Gaze za 10 x 6 L	Kom.	10	9,00	90,00
Stavke Gaze za 6 l	Pak.	2	56,55	113,10
Stavke Špiž za ekstrakta (holter) 42x36mm 60/1	Pak.	15	18,30	274,50
Stavke Špiž za ekstrakta 4 mm 100/1	Pak.	10	8,50	85,00
Stavke Špiž za skalpel br. 15 50/1	Pak.	4	5,90	23,60
Stavke Špiž manji čaršafi za ambulatni ležaj 100 m 50/1 5 l	Pak.	50	65,25	3.262,50
• Ukupna cijena bez PDV-a:				8.749,26
• Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a:				1.486,042
				10.227,2742

Ime dobavljača: 30 (Tridexel) doma

• Cijene su izražene u KM Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.  
 • Cijene se iskazuje bez PDV - a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ neće snositi dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.  
 • Razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.  
 • Cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati  
 • Cijena za cijenu ponude je jedna od mogućih opcija



Potpis dobavljača: \_\_\_\_\_